

# Mayebisi ya Bakonzi ya Commune

Communiqués de vos Bourgmestres

## KIMBANSEKE

« Tobatela malamau maye tozui mpe tokokoba kozwa omaboko ma CTB. Ezali mpo na bolamu bwa biso banso »

Paul Kambombo, Bourgmestre de Kimbanseke


## KISENSO

« Il est demandé à toutes personnes habitant les avenues de la Paix et de la Savane, occupant les emprises publiques de l'Etat, de les libérer avant que les bulldozers du Gouverneurs ne vienne les libérer de force. Il s'agit d'un acte citoyen dans l'intérêt de tous »

« Il est demandé à tous les responsables des parcelles dans tous les quartiers de procéder à l'aménagement des drains parcellaires et au curage des bassins de rétention d'eau pour empêcher les catastrophes dues aux pluies. Que chacun cherche à gérer les eaux dans sa parcelle et dans son quartier »

Mussa Abdul Razac, Bourgmestre de Kisenso

## Commune de Kisenso Un nouveau chef de quartier à Révolution



Suite au décès inopiné de MAYVANGWA NDUKA le 29 juillet dernier, **MUNDELE MBWOTO Evariste** a été nommé chef de quartier titulaire.

Né Kolokoso le 21 décembre 1951, Mundele Mbwoto est marié et père de 12 enfants. Après six années d'études post-primaires en humanités commerciales et administratives, Mundele Mbwoto est entré dans l'administration en 1967, avec un poste de chef de quartier adjoint au quartier Mission. En 1969, il devient chef de quartier adjoint au quartier Mubuku, poste qu'il occupe durant 25 ans. C'est en 2004 qu'il est arrivé au quartier Révolution en tant qu'adjoint du bourgmestre.

## Contacts...

### LES ADMINISTRATIONS COMMUNALES

#### NDJILI

313.956 habitants  
11,4 km<sup>2</sup>

13 Quartiers

Maison communale : Place administrative, Quartier n°7

#### KISENSO

269.077 habitants  
16,6km<sup>2</sup>

17 Quartiers

Maison communale : Avenue Kimbele n°44, Quartier Regideso

#### MASINA

500.167 habitants  
69,7 km<sup>2</sup>

21 Quartiers

Maison communale : croisement Avenue Pelende et Boulevard Lumumba I, dans le quartier Efoloko.

#### KIMBANSEKE

1.400.000 habitants  
243 km<sup>2</sup>

46 Quartiers

Maison communale : avenue Mbuni n°1, Quartier Kingasani II

### POUR CONTACTER LE REDACTEUR EN CHEF

- Tika enveloppe na yo na bureau ya quartier, to na ndako ya commune esika esengeli kotika mikanda. Likolo ya enveloppe esengeli Kotiya makomi oyo: « Mme la rédactrice en chef Nzela ya lobi/ CTB PAIDECO »
- To lisusu tinda mokanda na yo na nzela ya email: [nzelayalobi@yahoo.fr](mailto:nzelayalobi@yahoo.fr)
- déposer une enveloppe fermée au bureau de quartier ou à la maison communale (dans la boîte prévue pour cela), avec la mention « Madame la rédactrice en chef de Nzela Ya Lobi/CTB PAIDECO »
- Ou envoyer un email à l'adresse suivante: [nzelayalobi@yahoo.fr](mailto:nzelayalobi@yahoo.fr)

### COOPÉRATION TECHNIQUE BELGE (C.T.B.)

Avenue Colonel Ebeya 15-17  
Gombe, Kinshasa—R.D.C.  
Tél: 081 89 46 611  
Email:  
mano-

Représentant Résident: Manolo Demeure  
Resp. adm. & financier: Daniel Boucart  
Resp. des services internationaux: Flory Fraipont  
Resp. de l'exécution des projets: Jan van Gyssel

#### PROGRAMME EAU:

Route des Poids Lourds, 1963  
Concession Meunerkin  
(Compagnie Sucrière)  
Kinshasa-Gombe, RDC

PAIDECO et  
PROGRAMME D'URGENCE—EST de KINSHASA  
2ème rue n°11  
Limete Industriel  
Kinshasa, RDC

**REDACTION:** Olivier Palata, François Defourny, Marie Nyange, Elise Odiekila, Charline Burton, Didier Nzapa, Papy Mumputu, Tshieke Bukasa

**COORDINATION:** Charline Burton

**MISE EN PAGE:** Charline Burton

**TRADUCTION:** Jean-Baptiste Kilanga

